

Las ruaas de Celas

Lo topònim de Celas es atestat coma *cellae cuneenses* ental 981; ental 1370 pareis coma *Cellarum-Cellis*. Lo nom semelharia navistar las premières glèisas cristianas (sec. IX-X) abo un vesin local (cela) per l'ermita-gardian, normalament benedetin. Totun es decò possible pensar a una seconda etimologia qu'arsòna lhi locals frescs e enterrats adobrats per la conservacion di fromatges.

Lo Chastelar / Lou Tsaslar

Lo topònim d'la ruaa que se tròba a 1449 m ven da l'occitan *chastèl*, dal tard latin *castellum*, fortificacion, per sa posicion segura e defendibla.

La ruaa garda una casa da la granda façada a vela chamaa da lhi abitants de Celas *lou chastel*. Es estaa una des ruaas d'origina de nombrós anchoiers; quarqu'un fai encara encuei aqueste mestier e a encara aici la casa. Un de lhi anchoiers pus coneissuts a Chastelar era extranomat *Lou Sciai*. La Chapèla d'la ruaa es dediaa a Sant'Ana, celebraa la darrièra diamenja d'la Madalena abo la Baia, una festa popolara antica liaa a arcaïcs rituals propiciatòris.

La Granja / La Grandza

La paraula granja, dal tard latin *granica*, granier, al principi era reservaaa a d'edificis rurals e a de magazins bastits sus lhi terrens d'una abadia benedectina. Après comença a indicar de chabòts en mons abo un pichòt estable per las bestias, descòst dal centre abitat e adobrats per viure l'istaa e coma fenièra l'uvern.

Se tròba a 1387 m d'autessa, e es la soleta ruaa sensa glèisa; d'istaa vivien aici meç de familhas Martini, originarias, probabil, de Chastelmanh, ente aqueste nom es ben present. Un terren aici dapè avia provocat ental 1400 una ruza entre lhi abitants de Celas e aquelhi de Chastelmanh, qu'a pas enca' trobat una solucion: una sentença del Marqués de Saluces declarava de fach que lhi abitants de Celas polien portar en pastura lors bestias ental terren, mas devien pagar tuchi lhi ans un tribut a lhi abitants de Chastelmanh.

Era originari d'aquesta ruaa Giacomo Martini, dich lo Caporal, un de lhi anchoiers mai realizats, arribat a aver ben sieis dependents.

Lo Truc

En occitan *truc* vol dir colina, elevacion arionda, e poleria indicar lo territòri ente es naissua la ruaa, a 1334 m d'autessa.

L'An solelh

Lo topònim occitan *al/an solelh* ven da sa bona posicion, a l'adrech del solelh, a 1278 m d'autessa.

En la ruaa se tròba una pichòta glèisa titolaa a Sant Peire en Vincols ente per cent ans s'es pas porgut dir messa, fins qu'ental 2006 es estaa mai consacraa, per una ruza entre lo prevòst e lo massier sus

la gestion econòmica. Sal viòl dich decò "la via di bòscs", que pòrta a Lotol d'Sant Damian, se tròba una chapèla privaa, facha bastir da la familia Girardo e dedicada a Sant Jaco.

La ruaa a nombrós pilons, coma lo Marcassa, lo Sant Jaco e aquel de Vital, familia d'la ruaa Truc, ente es escrich lo nom *Partiti Michele – Flebotomo*, que curava lhi malates sanhant-lhi. Enti arquivis d'la comuna se tròben sovent sias firmas, que testimònien qu'avia assistit a tanti acuchaments. La ruaa garda un fresc de Jòrs Boneto da Paisana e una casa decorada abo colonas ariondas.

Ental 1700 a l'Ansolelh vivia una familia de nodaris, lhi Gianti, e ental 1800 lo nodari Ferreri, qu'avia l'estudi decò a Draonier. Dapè a la ruaa lhi son enca' lhi rests des cavas de sabla ente prenien lo material per far la mauta per las construccions.

La glèisa / La Gleidza

Lo topònim ven da la posicion centrala d'la ruaa, a 1270 m d'autessa; en mai que centre religiós, jà ental passat aici se fasien lhi comercis, lhi avia un òste e l'escòla; encuei se tròba aici lo Palais Comunal.

La glèisa parroquiala, titolaa a Sant Joan lo Baptista, es estaa mai bastia ental 1724 si rests d'aquela romanica, qu'a mantengut mec lo cloquier. La glèisa garda lo preciós políptic d'Hans Clemer del 1496.

La principala escòla del país se trobava aici; tres escòlas sussidiaas eren presentas en las ruaas mai luenhas dal cap luèc, L'Ugulho, Lo Suelh e Las Combas.

Ental 1600 era activa aici la Confraternita d'Sant Ròc, per contrastar l'eresia de lhi ugonòts que s'eslarjava en la valada. La chapèla d'Sant Ròc, ente encuei se tròba lo Musèu di Mestiers Itinerants, gardava una tela de Jean Claret, encuei ental Musèu d'Art Sacra d'Acelh, que representa la Madòna abo lo Bambin, Sant Ròc e Sant Matè e lhi confraires. La Confraternita avia a Celas de terrens e palais, coma una des construccions pus anticcas d'la ruaa, jà citaa da Manuel di San Giovanni, que garda en façada un tòc de fresc del pintre Jean Baleison (autor del fresc de l'absida en la Chapèla de Sant Bastian que se tròba vers lo Clòt) e una Madòna del principi del '500.

Eren originaris d'aquesta ruaa lhi Ferraris, governators del feud de Celas, recebut dai Savòia ental 1700.

Lo Pasquier

Lo topònim s'adòbra per indicar la part pus auta d'la ruaa, sovent consideraa cap luèc: ven dal latin *pascum – pascherium*, prats publics per pasturar o adobrats per lo merchat des bestias.

Ent'aquesta ruaa, plaçaa a 1195 m, se tròba una chapèla dediaa a la Nativitat d'la Vierge Maria; s'la façada d'una casa privaa es visible un fresc de Jòrs Boneto da Paisana, pintre itinerant de l'Uech Cents.

Las maisons en la part bassa d'la ruaa son ben anticcas; un bòts eren visiblas de façadas a vela e un pilon abo un ex voto en bosc del 1840, encuei despareissuts.

Un bòt aici se trobaven un òste e una botega d'alimentars e tabacs.

La Bassura

La ruaa se tròba a 1072 m d'autessa, e pren lo nom da la posicion, la pus bassa de totes las ruaas d'la comuna. Entre las pus grandas e anticas de Celas, era dividua en quatre grops de casas: lo serret, la part centrala; la gleisa/cheiza, abo la chapèla; Ihi rics – belèu abitaa da benestants - e lo Mattalia, per la familha que vivia aici.

Lhi premiers grops de casas de Celas serien estats pròpi aquelhi d'la Bassura, coma testimònien de documents del cadastre del 1600, ente se tròben de proprietats, encuei pus presentas, dichas "Ruata de Casis e dei Bergeris".

La via comunala d'Celas ental 1952 arribava mec fins a la Bassura; serè finia quaque an d'après truchant decò las ruaas pus autas. Drant da la Bassura se poilia anar a la vesina comuna d'l'Arma da la via dicha di Tzampbouràs/Champ boràs, per las nombrosas plantas de boràs, varietat locala de pom ravè. A La Bassura se tròba una maison dicha la "casa del cònsol", abo frescs e vòutas pintaas, dicha parelh perqué lo proprietari, d'la familha Reineri, auria agut un encharge important en França. La chapèla d'la ruaa es titolaa ai Sants Vital e Chafrè.

Lo Clòt / Lou Quiòt

Lo topònim occitan clòt, que ven da l'indo-europèu ren atestat *klot*, es ben comun en las valadas en relacion a de grangs territoris en plan o pasturas.

La ruaa, a 1306 m, es estaa bastia da marguiers e pastres que l'uvern laissaven l'arp del Tibert.

Se tròba aici una chapèla dediaa a Sant Michel, e s'la via per ruaa la Glèisa una autra dediaa a Sant Bastian, abo de frescs del Baleison del 1484 e un original cicle abo las penas de l'Enfern, la Gerusalem celesta e la teoria des virtuts.

Lo Serre / Lou Serri

Lo topònim ven dal prelatin *serre*, "aut, sobeiran", per indicar una ruaa bastia sus de prats en posicion auta, segura e a l'adrech.

La ruaa, a 1297 m d'autessa, era popolaa da marguiers; se tròba aici una ròcha que mostrava lo percors des tropèls vers lo Tibert, ente un bòt se marcava lo jorn que s'enmontanhava.

La Ruaa

Lo topònim d'la borjaa a 1310 m d'autessa, vol dir qu'era "la ruaa" pus importanta, consideraa cap luèc, lo centre principal del Clòt.

Se tròba aici una fenièra bastia abo fusts enchastrats a la manièradel *blockbau*, tipica di païs nòrdics, ben rara en aquesta valada.

L'Anbornèt Sotan

Lo topònim d'la ruaa, plaçaa a 1092 m d'autessa, poleria venir dal latin *alburnum*, e indicar un pòst ente creissen lhi amborns, *laburnum alpinum*. Totun poleria decò venir dal latin *albus*, blanc, per lo color clar di terrens.

Se tròba aici una glèisa dediaa a la Madòna del Carmen.

L'Ambornèt Sobeiran

Lo topònim poleria venir dal latin *alburnum*, e indicar un pòst ente creissen lhi amborns, *laburnum alpinum*. Se tròba a 1148 m d'autessa.

L'Ugo Sobeiran / L'Ugulho Sobeiran

Lo topònim poleria venir da la presenza d'familhas chamaas Ugo, nom ben present en valada; totun en occitan *ugo* es l'aucèl d'la nuech, en referiment a un pòst isolat, abitat mec da bestias d'la nuech. Una terça propòsta arsonaria la divinitat pagana di bòscs Lug, perqué la ruaa poleria èsser naissua ent'un bòsc sacre.

La ruaa, plaçaa a 1357 m d'autessa e ben descòst dal cap luèc, avia una escòla sussidiaa. Son presents aici de frescs de Jòrs Boneto da Paisana.

Nombrós habitants d'Ugo eren cibriers actius en las Langas, benlèu perqué eren dapè a l'Albaret, ente aquel mestier era ben praticat.

L'Ugo Sotan / L'Ugulho Sotan

Lo topònim poleria venir da la presenza d'familhas chamaas Ugo, nom ben present en valada; totun en occitan *ugo* es l'aucèl d'la nuech, en referiment a un pòst isolat, abitat mec da bestias d'la nuech. Una terça propòsta arsonaria la divinitat pagana di bòscs Lug, perqué la ruaa poleria èsser naissua ent'un bòsc sacre, a 1363 m d'autessa.

La Chapèla d'la ruaa es intitolaa a Sant Bernard.

Las Combas / Les Coumbes

Lo topònim ven da la raïtz celta ren atestaa *kumba*, valon ben fong.

Se tròben aici lhi rests d'un vielh bataor per lo charbo, un potz per naiser, dich *Nais dal charbou*, e cinq mulins (un bastit dedins una barma) jà senhalats en la relacion del Brandizzo ental 1750. Lhi avia decò un canal per l'irrigacion.

Son ben enteressants dui palais abo façadas a vela ornaas da monòforas; en la ruaa, plaçaa a 1064 m, son enca' presents de frescs de Jòrs Boneto.

La Chapèla d'la ruaa es intitolaa a Sant Martin. Se trobava aici decò una des quatre escòlas del païs.

La Sanha

Lo topònim ven dal tard latin *sagna*, abo lo sens de pòst umid e mòl, plen de ranchans d'aiga.

La ruaa, plaçaa a 1096 m d'autessa e colegaa a l'Albaret da una vielha via, avia una gabèla per lhi dacis.

En la part d'la Sanha dicha roera, aprés lo beal al confin abo l'Albaret, se trobaven d'utins e abo aquesta uva se fasia la Piqueta, un vin local ben brusc, pas trop bòn.

Lo Suelh Sobeiran / Lou Suve Soubeiran

Lo topònim poleria venir dal latin *sollium*, per indicar que sal territòri existion de dacis feudals. Totun poleria decò venir da l'occitan *suelh* que vòl dir lindal, per la posicion d'la ruaa, o en sens d'ajectiu, sueli, per siei prats en plan.

Se tròba a 1435 m d'autessa e garda una chapèla dediaa a Sant Manh. La legenda conta que lo sant, soldat d'la Legion Tebea perseguitat per sa conversion al Cristianesim, aveisse cerchat d'estremar-se al Suve, mas lhi abitants de Celas l'avien mandat via. Alora era escapat a Chastelmanh, ente era estat martirizat. Per punir lhi abitants d'Celas, Sant Manh avia ordinat que porteisson decò lor la crotz tuchi lhi bòts qu'avaven a venerar-lo a Chastelmanh. Enca' encuei, lhi abitants de Celas tuchi lhi ans lo 19 d'avost monten en romeatge a pe fins a Chastelmanh e se fermen sal còl des Crotzetas, en vista del Santuari, per realizar e plantar una pichòta crotz d'bosc, decoraa 'bo flors e erbas trobaas sal chamin.

La ruaa es formaa da dui grops de casas: lhi Blancs, dal nom Bianco aici ben present, e lhi Beloncs, lhi Belloni. Aici se trobava una escòla sussidiaa, facha realizar da un benefactor: l'ensenhaire era lo prevòst Don Giuseppe Aimar qu'era estipendiat da lhi abitants d'la ruaa, qu'avien lo privilegi d'una arditat de 100 liras laissat da un de la familha Bianco.

Lo Suelh Sotan / Lou Suve Soutan

Lo topònim poleria venir dal latin *sollium*, per indicar que sal territòri existion de dacis feudals. Totun poleria decò venir da l'occitan *suelh* que vòl dir lindal, per la posicion d'la ruaa, o en sens d'ajectiu, sueli, per siei prats en plan. La chapèla d'la ruaa es dediaa a Sant Bernard.

Per lhi abitants del Suve Sotan, arribar a la Glèisa era da mal, perqué chalia montar fins al Plan d'la Còla e baissar mai lo valon. Pr'aquò per chatar da minjar se baissava a Ruaa Garin, en la comuna d'Sant Damian. Enca' encuei lo Suve, a 1229 m d'autessa, es una des ruaas pus isolaas d'la comuna, la darrièra ente abien fach la via.

Lo Riu / Lou Riou

Lo topònim, dal latin *rivus*, se dèu a la presenza d'un pichòt riu o canal; la ruaa se tròba a 1065 m.

Es enca' visibla la cava d'ente se prenia la chaucina e la fornasa adobraa per lo produch finit.

A Riu se tròben enca' casas anticas abo passatges cuberts, monòforas e colonas ariondas.